



Dipapetlanapuiso

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 1 & 2

SETSWANA

go tsaya maeto

Zimbabwe

ntlo ya segosi

badimo

bogologolo

setlhogo

go etela

tthaloso

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

baba

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

mmusi

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

baakanya

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

setlha

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

kopa
maitshwarelo

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

khwaere

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

kelotlhoko

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

Michigan

motlhabani

bothata

kgotlhela

botlhole

bonnete

go sa ikanyege

leseka

go phatsima

go kgatlhwa

baagi ba motse

tllhasela

tsietso

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

tsietsa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

go lelekisa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

Tanzania

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

thuto

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

tekanyetso

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

letlelela

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

mmueledi

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

Pakistan

tšhono

thibela

thibetswe

**phasalatsosebele ya
inthanete**

loeto

kgetsana ya diaparo

Go paka

phutholola

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

tikete

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

baakanya

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

roka

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

nalete

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

tlhale

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

hamore

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

go ikanya

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

boamaruri

maaka

go roba

go robega

serutwa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

go ithuta

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

go aloga

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

dikalogo

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

tiro

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

yole

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

jaaka

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

roroma

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

meetlo

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

ntšhwa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

natefisa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

fifala

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

sengwe

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

busetsa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

senkgwe

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

samela

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

tlhoma

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

dipitse

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

thebe

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

ntlhoma

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

duba

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

phekola

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

wela

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

kgaka

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

kgwara

mangena

koba

tsholofelo

paka

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

ntlwaela

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

nyemisa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

tuku

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

letsatsi

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

mmoki

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

ntshasa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

setšhaba

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

mogoo

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

borre

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

tlisa

Kgweditharo 1 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

swela

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

tlolatlola

Phuthetswe

e e dirilweng fa gae

go nosa

go tlhabiwa ke ditlhong

go nna le talente

ntlentle

mohulametsu

motshameko wa
go hula

nepo

phasalatsa

go siamisa

mosiamisi

tlhagiso ya buka

motlotlo

tempele

ntlo ya polokelo

thebolete

dintlha

letshwao

ditlhong

go se tlwaelege

nosi

bodutu

go tlhaphololwa

kotsi

bookelo

khukhuna

pelotshweu

go leboga

lefetlho

komelelo

jarata ya
matlakala a didiriswa

dilwana tse di
senyegileng

pompo

maatla a
letsatsi

go kgona
go reka

latlhilwe

go ribolola

go galalela

ikatisa

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

maiteko

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

tokafala

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

ikemisetsa

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

boitshoko

mokwadi

mokwadi

kakanyo

bareetsi

tlotlheletsa

kutlwelobotlhoko

akaretsa

tlhopholola

setlhabelo

kgomotso

moenjenere

setlhangwa ka popego

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

leotwana la go
goga

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

tora

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Tlotlofoko

phutlhama

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

isagwe

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

mongwe

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

nnang

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

ganetsa

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

ngwagola

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

kgangwa

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

sediidi

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

khubama

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

dinôkeng

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

motlakase

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

motlhwa

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

gotlhwa

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

tuulalo

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

meêdi

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

jaanong

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

šeleng

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

dintšhwa

ditšhokolete

phuthela

mpona

letsatsi

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

mokgabo

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

ntsalake

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

tswala

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

nkgwana

ntshasa

ntshasa

ditshwantsho

tšhelete

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

kgwele

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

thwetse

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

nathwa

Kgweditharo 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

nonyane

Kgweditaro 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

gonywa

Kgweditaro 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

ngwega

Kgweditaro 2 Mophato 3 HL Setswana Medumopuo

lewatleng

Kgwedittharo 1: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.1.A

Khopi ya morutabana
medumo e 60 / metsotswana e 60

O	i	s	M	w	kh	oo	š	uu	ô	10
mm	Nn	ee	Ny	th	Rr	Nts	nth	Ntsh	Ntlh	20
ny	tš	Th	š	kg	ts	ng	Tl	Kg	aa	30
a	l	E	t	N	tlh	nts	tšh	ntlh	tsh	40
ee	Th	kg	th	aa	G	k	d	B	r	50
Tšh	ntsh	rr	Nth	Tlh	Kh	nn	Ny	ph	tl	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.1.A Khopi ya morutwana									
O	i	s	M	w	kh	oo	š	uu	ô
mm	Nn	ee	Ny	th	Rr	Nts	nth	Ntsh	Ntlh
ny	tš	Th	š	kg	ts	ng	Tl	Kg	aa
a	l	E	t	N	tlh	nts	tšh	ntlh	tsh
ee	Th	kg	th	aa	G	k	d	B	r
Tšh	ntsh	rr	Nth	Tlh	Kh	nn	Ny	ph	tl

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 1: DITEKO TSA PMT

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.1.B Khopi ya morutabana mafoko a 60 / metsotswana e 60										
gore	pega	mowa	seke	noka	phekola	Kgaka	thipa	kgona	ithuta	10
maaka	dikgetsi	nôka	phakela	phutha	tshela	montsho	tlhomane	Rremogolo	tsholane	20
mmogo	nyelega	dipoo	dišiti	phefo	tšale	tsela	mmino	dišaka	nna	30
tsela	ntate	duma	alafa	huma	ntsala	tlhoka	ditšhaba	dintho	nthusa	40
tsena	tlile	kgetsi	meedi	ngena	wena	selo	meme	wisa	pula	50
ntsholo	tshaba	ntshaba	borre	tlhola	maano	batho	ngaka	lengena	tlase	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.1.B Khopi ya morutwana									
gore	pega	mowa	seke	noka	phekola	Kgaka	thipa	kgona	ithuta
maaka	dikgetsi	nôka	phakela	phutha	tshela	montsho	tlhomane	Rremogolo	tsholane
mmogo	nyelega	dipoo	dišiti	phefo	tšale	tsela	mmino	dišaka	nna
tsela	ntate	duma	alafa	huma	ntsala	tlhoka	di'tšhaba	dintho	nthusa
tsena	tlile	kgetsi	meedi	ngena	wena	selo	meme	wisa	pula
ntsholo	tshaba	ntshaba	borre	tlhola	maano	batho	ngaka	lengena	tlase

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 1: DITEKO TSA PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.1.C

Khopi ya morutabana

Temana ya Puiso/ metsotswana e 60 & 180

Ka dinako dingwe re ikutlwa re galefile. Fa re galifile re ka goa kgotsa ra itaya ba bangwe. Ka dinako dingwe re a hutsafala. Khutsafalo e ka dira gore re nne kanosi kgotsa re lele	12 23 33 35
Fa o ikutlwa o galefile kgotsa o hutsafetse, tswala matlho mme o hemele kwa teng. Seno se a ritibatsa.	45 54
Go botlhokwa go ithuta mafoko a go tthalosa maikutlo. Maikutlo a a bosula re ka a tthalosa ka: galefile, hutsafetse, tshogile le go betwa ke pelo. Mafoko a go tthalosa maikutlo a a monate ke: itumetse, ritibetse le repile.	63 74 85 93
Fa re sa tthalose maikutlo a rona, dilo di ka nna bosula go feta. Fa o lwele le mongwe, buisanang ka ga seno go baakanya dilo. O ka simolola ka gore: Fa o ne o dira ..., ke ne ka ikutlwa...	105 117 131 134
O ka botsa yo mongwe gore o ikutlwa jang. Gongwe o utlwile botlhoko. Kgotsa o diragaletswe ke sengwe se se bosula.	145 154 155
Fa re reetsa fa ba bangwe ba bua, ba ka ikutlwa botoka. Gongwe re ka ba tlamparela ka lorato, kgotsa ra ba kopa go tshameka le rona.	167 178 182
Leka seno gore o bone gore a se a thusa.	192

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.1.C

Khopi ya morutwana

Ka dinako dingwe re ikutlwa re galefile. Fa re galifile re ka goa kgotsa ra itaya ba bangwe. Ka dinako dingwe re a hutsafala. Khutsafalo e ka dira gore re nne kanosi kgotsa re lele

Fa o ikutlwa o galefile kgotsa o hutsafetse, tswala matlho mme o hemele kwa teng. Seno se a ritibatsa.

Go botlhokwa go ithuta mafoko a go tthalosa maikutlo. Maikutlo a a bosula re ka a tthalosa ka: galefile, hutsafetse, tshogile le go betwa ke pelo. Mafoko a go tthalosa maikutlo a a monate ke: itumetse, ritibetse le repile.

Fa re sa tthalose maikutlo a rona, dilo di ka nna bosula go feta. Fa o lwele le mongwe, buisanang ka ga seno go baakanya dilo. O ka simolola ka gore: Fa o ne o dira, ke ne ka ikutlwa...

O ka botsa yo mongwe gore o ikutlwa jang. Gongwe o utlwile botlhoko. Kgotsa o diragaletswe ke sengwe se se bosula.

Fa re reetsa fa ba bangwe ba bua, ba ka ikutlwa botoka. Gongwe re ka ba tlamparela ka lorato, kgotsa ra ba kopa go tshameka le rona.

Leka seno gore o bone gore a se a thusa.



NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.1.D

Khopi ya morutabana

Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo tse 8

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

1. Re ka dira eng fa re galefile?

Karabo: re ka goa kgotsa ra itaya ba bangwe.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

2. Re ka dira eng fa re hutsafetse?

Karabo: Re ka nna ka bonosi kgotsa ra lela.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

3. Ke mafoko afe a le mabedi a a supang maikutlo a a monate?

Karabo: Itumetse, ritibetse, repile

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

4. O akanya gore ke ka ntlha yang go le botlhokwa go bua ka ga maikutlo?

Karabo ya morutwana: Fa re sa bue re ka ikutlwa bosula go feta / bothata bo ka se fele, jj.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

5. A o akanya gore go botlhokwa go botsa yo mongwe gore o ikutlwa jang?

Karabo ya morutwana: Ka gongwe o hutsafetse/ o diragaletswe ke sengwe se se bosula, jj.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

6. Re ka dira dilo dife gore ba bangwe ba ikutlwe botoka?

Karabo: Ba botse gore ba ikutlwa jang, ba tlamparele ka lorato, ba reetse fa ba bua, kopa go tshameka le bona.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

7. Ke mafoko afe mo kgannyeng a a kayang maikutlo?

Karabo: galefile, hutsafetse, itumetse, ritibala, repile

Mofuta wa Dipotso: Tlhatlhobo le Tshekatsheko

8. A o akanya gore go mosola go bua ka ga maikutlo a gago? Ee/Nyaa

Karabo ya morutwana e na le mabaka.



Kgwedittharo 2: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.2.A

Khopi ya morutabana
medumo e 60 / metsotswana e 60

e	u	o	R	b	m	n	Ê	L	n	10
i	a	w	P	Y	f	d	S	ô	W	20
I	s	L	b	j	E	š	A	h	G	30
K	kh	aa	ny	tl	th	O	H	U	ng	40
J	ph	ii	G	oo	P	ee	ny	D	L	50
tsh	Q	M	nkg	X	tlh	V	tšh	Z	mph	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.2.A Khopi ya morutwana									
e	u	o	R	b	m	n	Ê	L	n
i	a	w	P	Y	f	d	S	ô	W
I	s	L	b	j	E	š	A	h	G
K	kh	aa	ny	tl	th	O	H	U	ng
J	ph	ii	G	oo	P	ee	ny	D	L
tsh	Q	M	nkg	X	tlh	V	tšh	Z	mph

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.2.B Khopi ya morutabana mafoko a 60 / metsotswana e 60										
tsona	pene	leê	kgoma	meno	khumo	ntetela	monate	senka	šaka	10
tlhomela	mpho	pompo	ônto	mooki	ntweng	nkgoma	thintha	nkwe	ntšhwa	20
nnela	swtsa	ntshasa	tlhama	ngala	rre	mphekola	mooki	rôka	ntshepa	30
maaka	kgopa	duba	gorela	sebody	tshwana	bosweu	leroo	bonnye	mašwalo	40
ntlha	tswaka	tšhelete	ntlwana	gololwa	folosetsa	epela	dipitsa	kgopisa	dikologa	50
tšhokolete	sekgwa	senngwa	ojwa	nkhukhutha	bontšhe	lebagana	mokgwa	reetša	tshwantsha	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.2.B Khopi ya morutwana									
tsona	pene	leê	kgoma	meno	khumo	ntetela	monate	senka	šaka
tlhomela	mpho	pompo	ônto	mooki	ntweng	nkgoma	thintha	nkwe	ntšhwa
nnela	swtsa	ntshasa	tlhama	ngala	rre	mphekola	mooki	rôka	ntshepa
maaka	kgopa	duba	gorela	sebody	tshwana	bosweu	leroo	bonnye	mašwalo
ntlha	tswaka	tšhelete	ntlwana	gololwa	folosetsa	epela	dipitsa	kgopisa	dikologa
tšhokolete	sekgwa	senngwa	ojwa	nkhukhutha	bontšhe	lebagana	mokgwa	reetsa	tshwantsha

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 2: DITEKO TSA PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.2.C

Khopi ya morutabana

Temana ya Puiso / metsotswana e 60 & 180

Ka malatsi a maikhutso lelapa la rona le ne la ya kwa	12
lebopong la lewatle. E ne e le la ntlha ke ya kwa lebopong	25
la lewatle. Ke ne ka dira dilo di le dintsi tse di itumedisang.	38
Ke ne ka thuma mo metsing, ka epa motlhaba le go phutha	50
dikgapetla. Fela se ke se ratileng go gaisa, ke matangwana	60
a a dirwang ke makhubu.	66
Fa makhubu a itaagana mo majeng, a tlhola matangwana.	75
Matangwana ano a nna le metsi ka dinako tsotlhe. Go na le	86
ditshedi le dimela tse di nnang mo matangwaneng ano.	95
Nna le nkgonne re ne ra bona dilwana di le dintsi mo	107
matangwaneng ano. Nkgonne o ne a bona tlhapinaledi mo	116
letwangwaneng le lengwe. Nne ke ne ka bona lekakaie le	126
lehibidu. Gape go ne go le ditlhapi di le dintsi le dimela tsa	139
lewatle.	140
Re ne ra taboga ra ya go bontsha mme tlhapinaledi.	150
Nkgonne o ne a re, "Bona mme, matangwana ke legae la	160
ditshedi tsa lewatle!"	163
"Ee, go a itumedisa go di leba. Fela le nne kelotlhoko gore	175
le seke la di utlwiswa botlhoko," ga araba mme.	184
"Re tla nna kelotlhoko," bana ba solofetsa.	191
Nkgonne o ne a lemoga gore metsi a matangwana a a leng	203
mo majeng a nna mogote. "Ditshedi tseno di tota di kgona	214
go itshoka!" a bua ka kgakgamalo.	220
"Ee, metsi a mogote gona jaanong, fela fa makhubu a	230
mangwe a tla, a a tsidifala," ka tlhalosa.	238

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.2.C

Khopi ya morutwana

Ka malatsi a maikhutso lelapa la rona le ne la ya kwa lebopong la lewatle. E ne e le la ntlha ke ya kwa lebopong la lewatle. Ke ne ka dira dilo di le dintsi tse di itumedisang. Ke ne ka thuma mo metsing, ka epa motlhaba le go phutha dikgapetla. Fela se ke se ratileng go gaisa, ke matangwana a a dirwang ke makhubu.

Fa makhubu a itaagana mo majeng, a tlhola matangwana. Matangwana ano a nna le metsi ka dinako tsotlhe. Go na le ditshedi le dimela tse di nnang mo matangwaneng ano.

Nna le nkgonne re ne ra bona dilwana di le dintsi mo matangwaneng ano. Nkgonne o ne a bona tlhapinaledi mo letwangwaneng le lengwe. Nne ke ne ka bona lekakaie le lehibidu. Gape go ne go le ditlhapi di le dintsi le dimela tsa lewatle.

Re ne ra taboga ra ya go bontsha mme tlhapinaledi.

Nkgonne o ne a re, “Bona mme, matangwana ke legae la ditshedi tsa lewatle!”

“Ee, go a itumedisa go di leba. Fela le nne kelotlhoko gore le seke la di utlwisana botlhoko,” ga araba mme.

“Re tla nna kelotlhoko,” bana ba solofetsa.

Nkgonne o ne a lemoga gore metsi a matangwana a a leng mo majeng a nna mogote. “Ditshedi tseno di tota di kgona go itshoka!” a bua ka kgakgamalo.

“Ee, metsi a mogote gona jaanong, fela fa makhubu a mangwe a tla, a a tsidifala,” ka tthalosa.



NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.2.D

Khopi ya morutabana

8 Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

1. Lelapa le ne la etela kae ka maikhutso?
Lelapa le ne la etela kwa lebopong la lewatle.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

2. Bana ba ne ba phutha eng?
Bana ba ne ba phutha dikgapetla.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

3. Nkgonne o ne a bona eng mo letangwaneng?
Nkgonne o ne a bona tlhapinaledi.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

4. Ke ka ntlha ya eng loeto la kwa lebopong la lewatle le ne le kgethegile?
Gonne e ne e le la ntlha bana ba etela kwa lebopong la lewatle.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

5. Ke ka ntlha ya eng bana ba ne ba ya go bonsha mme tlhapinaledi?
Ke ka ntlha ya gore ba ne ba itumela thata fa ba e bona.

Mofuta wa Dipotso: Ditshekatsheko

6. Bana ba ithutile eng ka ga matangwana a mo majeng?
Bana ba ithutile gore go na le ditshedi di le dintsi mo matangwaneng.

Mofuta wa Dipotso: Ditshekatsheko

7. Ke ka ntlha ya eng bana ba re matangwana ke legae la ditshedi tsa lewatle?
Ke ka ntlha ya gore ba bone ditshedi di le dintsi mo matangwaneng.

Mofuta wa Dipotso: Tlhatlhobo le Tshekatsheko

8. Bana ba ne ba ikutlwa jang ka ga go sekaseka matangwana a mo matlapeng?
Bana ba ne ba a itumelela gonne ba re ke sone se ba se ratileng go gaisa kwa lebopong.